

STANDARDNI INFORMACIONI LIST

Kredit za poljoprivrednike

1.Naziv i adresa sjedišta Banke	MF banka a.d. Banja Luka,Aleja Svetog Save 61,78 000 Banja Luka,Republika Srpska, BiH (u daljem tekstu Banka).
2.Naziv / vrsta usluge	Kredit za poljoprivrednike.
3.Korisnici	Pojoprivrednici koji su registrovani u registru poljoprivrednih gazdinstava i korisnika podsticaja.
4.Iznos kredita	Do 1.000.000,00 KM (uz valutnu klauzulu EUR po srednjem kursu Centralne banke BiH za rokove preko 36 mjeseci); Valutna klauzula podrazumjeva da se novčana obaveza Korisnika prilikom potpisivanja Ugovora o kreditu preračunava u EUR po važećem srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine i radi očuvanja realne vrijednosti čitavo vrijeme trajanja kredita veže za EUR.Banka je ovlaštena da ukoliko tokom trajanja Ugovora dođe do promjene kursa u KM u odnosu na EUR,izvrši konverziju preostalih obaveza Korisnika kredita u EUR valutu, u skladu sa službeno utvrđenim srednjim kursom Centralne banke BiH na dan dospjeća ili ispunjenja obaveza.Banka će o sprovedenoj konverziji i datumu konverzije obavjestiti Klijenta bez odlaganja i dostaviti mu novi anuitetni plan u EUR valuti.
5.Rok otplate / trajanje Ugovora	Do 120 mjeseci.
6.Namjena	<p>a) Nabavka i obrtnih i osnovnih sredstava:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Finansiranje tekuće likvidnosti, · Nabavka repromaterijala, · Priprema i održavanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje, · Kupovina osnovnog stada i matičnog jata, · Podizanje višegodišnjih zasada (voćnjaci, povrtnjaci, ljekovito i ukrasno bilje), · Nabavka poljoprivredne opreme i mehanizacije, · Kupovina, izgradnja, adaptacija/rekonstrukcija objekata za poljoprivrednu proizvodnju. <p>b) Kapitalne investicije</p> <ul style="list-style-type: none"> · Izgradnja plastenika/staklenika, · Investiranje u prerađivačke kapacitete, · Ostale poljoprivredne investicije. <p>c) Osnovna sredstva u poljoprivredi, podržano od strane GGF¹,</p> <p>d) Za refinansiranje prethodnih ulaganja u:</p> <p>Refinansiranje kredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> · dugoročne i kartkoročne kredite (u MF banci i drugim finansijskim institucijama) koji su korišteni za ulaganja u poljoprivredu i to kako slijedi: · Refinansiranje ulaganja u obrtna sredstva u max iznosu do 20% od odobrenog kredita · Refinansiranje ulaganja u osnovna sredstva u max iznosu do 40% od odobrenog kredita <p>Refinansiranje plaćenih ulaganja:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ulaganja u obrtna sredstva koja potiču iz perioda koji prethodi maksimalno 6 mjeseci datumu podnošenja zahtjeva za kredit, a koja se mogu dokumentovati (uz pisanu izjavu korisnika kredita da za finansiranje datih osnovnih sredstava već nisu korištena finansijska sredstva drugim bankama ili drugih finansijskih

¹ (za nabavku novih mašina i opreme u poljoprivredi, čime se obezbjeđuje ušteda energije i / ili smanjenje emisije CO₂, od najmanje 15% za iznose do 900.000,00 KM, a za veće iznose 20%. Maksimalno 25% iznosa kredita može biti vezano za troškove koj su povezani sa realizacijom investicije.)

	<p>institucija),</p> <p>Ulaganja u osnovna sredstva koja potiču iz perioda koji prethodi maksimalno 12 mjeseci datumu podnošenja zahtjeva za kredit, a koja se dokumentovati (uz pisanu izjavu korisnika kredita da za finansiranje datih osnovnih sredstava već nisu korištena finansijska sredstva drugim bankama ili drugih finansijskih institucija).</p>					
7.Način isplate	<p>U jednoj tranši ili sukcesivno, zavisno od specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja.</p> <p>Banka će odobrena kreditna sredstva, a u svrhu praćenja i kontrole namjenskog trošenja kreditnih sredstava, plasirati na račun posebnih namjena Korisnika, otvoren kod MF banke za navedenu svrhu.</p>					
8.Način otplate	<p>Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima, ili u nejednakim anuitetima u skladu sa otplatnim planom koji je usklađen sa sezonalnošću priliva (mogućnost iregularnog plana otplate samo za iznose preko 50.000 KM), sa ili bez grace perioda. Grace period do 12 mjeseci za dugoročne kredite. Grace period je neophodno uskladiti sa rokovima početka eksploatacije projekta / investicije koja je predmet finansiranja.</p>					
9.Nominalna kamatna stopa i provizija	IZNOS (KM)	ROK OTPLATE	KAMATNA STOPA	PROVIZIJA ZA OBRADU		
	5.000 – 50.000	do 60 mjeseci	10,90%	1,30%		
	50.001 –100.000	do 84 mjeseca	9,90%	1,20%		
	100.001 – 1.000.000	do 120 mjeseci	8,40%	1,00%		
	<p>Kamatna stopa za kredite i rokove do 60 mjeseci je fiksna, a za rokove preko 60 mjeseci je varijabilna (osnovna tj. marža + 6-mjesečni euribor).</p> <p>MJESEČNA NAKNADA ZA VOĐENJE KREDITNE PARTIJE: Naknada za vođenje kreditne partije iznosi 1,00 KM mjesečno fiksno, obračunava se i naplaćuje mjesečno, za cijeli period trajanja kredita.</p>					
10.Vrsta kamatne stope	<p>Nominalna kamatna stopa može biti fiksna i promjenjiva.Promjenljiva nominalna kamatna stopa je tržišno indeksirana kamata koja se sastoji od referentne kamatne stope i to 6-mjesečnog EURIBOR- a zaokruženog na sljedeću veću desetinu (promjenjivi element) i kamatne marže (fiksni element). EURIBOR (Euro interbank offered rate) je referentna kamatna stopa po kojoj prvorazredne banke u euro zoni nude međusobno oročene depozite na određene vremenske periode. Formira se i objavljuje svakog radnog dana u 11:00 prema srednje evropskom vremenu sa datumom valute (datum važenja) za dva radna dana odnosno T+2. EURIBOR se određuje fiksno 2 (dva) puta godišnje i to 31.12. i 30.06., s time što se na sve postojeće kao i nove plasmane, koji imaju ugovorenu varijabilnu kamatnu stopu vezanu za 6MJ EURIBOR, u prvom polugodištu primjenjuje EURIBOR određen na dan 31.12. a u drugom polugodištu određen na dan 30.06., zaokružen na sljedeću veću 1/10.</p> <p>Fiksna nominalna kamatna stopa je nepromjenjiva za čitav period trajanja ugovora o kreditu.</p> <p>Banka vrši obračun kamate proporcionalnim metodom i primjenjuje dekurzivan način obračuna.</p>					
11.Efektivna kamatna stopa (EKS)	Od 8,67% na godišnjem nivou.					
12. Iznos kamata,naknada, ostali troškovi koji ulaze u obračun EKS^{2,3}	PERIOD OTPLATE IZNOS KREDITA (KM)	60 mjeseci				EKS %
		ANUITET KM	Iznos naknade KM	Ostali troškovi KM	Ukupan iznos koji klijent treba da plati KM	
	5.000,00	63,91	65.00	75.00	6.572,00	12,30
	50.000,00	1.071,99	650.00	285.00	65.254,40	11,80
	100.000,00	2.143,97	1.300,00	285,00	130.223,20	11,70
	NKS od: 10.90 % fiksna, na godišnjem nivou					
	EKS: od 11.66%					

² Kod utvrđivanja nominalne kamatne stope koja se sastoji od 6MJ EURIBORA i marže ,primjenjena je vrijednost 6MJ EURIBORA od 0,00%.

³ U obračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu zahtjeva i ostali troškovi.U ostale troškove uključeno je:

-trošak 1 mjenice fiksno- 5,00 KM

-trošak procjene,fiksno – 150,00 KM

-trošak naknade za vođenje kreditne partije,fiksno – 1 KM mjesečno

PERIOD OTPLATE IZNOS KREDITA (KM)	84 mjeseca				
	ANUITET KM	Iznos naknade KM	Ostali troškovi KM	Ukupan iznos koji klijent treba da plati KM	EKS %
5.000,00	81,66	60,00	1.045,00	7.964,44	19,44
50.000,00	816,62	600,00	1.069,00	70.265,08	11,09
100.000,00	1.633,24	1.200,00	1.069,00	139.461,16	10,70
NKS: od 9.90 %, varijabilna, na godišnjem nivou					
EKS: od 10.70 %					

PERIOD OTPLATE IZNOS KREDITA (KM)	120 mjeseci				
	ANUITET KM	Iznos naknade KM	Ostali troškovi KM	Ukupan iznos koji klijent treba da plati KM	EKS %
200.000,00	2.436,39	2.000,00	1.069,00	295.435,80	8,78
500.000,00	6.090,97	5.000,00	1.069,00	736.985,40	8,70
1.000.000,00	12.181,93	10.000,00	1.069,00	1.472.900,60	8,67
NKS: od 8.40 %, varijabilna, na godišnjem nivou					
EKS: od 8,67%					

Reprezentativni primjer:

Banka je Korisniku kredita odobrila kredit za poljoprivrednike u iznosu od 200.000 KM sa rokom otplate 120 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi 8.40%, varijabilna na godišnjem nivou, uz proviziju za obradu zahtjeva 1,00% i način otplate u jednakim mjesečnim anuitetima. Obezbođenje kredita su 3 mjenice potpisane od strane svih učesnika u kreditu (Dužnika/Sudužnika/Solidarnog jemca), hipoteka na nepokretnostima, založno pravo na pokretnoj imovini. Klijent je otvorio transakcioni račun u banci 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit.

Vrsta obaveze koja se plaća	Iznos u KM
Glavnica kredita	200.000,00
Obračunata kamata	92.366,80
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, fiksno 1,00%	2.000,00
Naknada za vođenje kreditne partije (računa), fiksno	120,00 KM
Troškovi mjenica (5,00 KM po jednoj mjenici), fiksno	15,00
Pretpostavljeni troškovi pribavljanja, ovjere dokumentacije fiksno	50,00
Pretpostavljeni troškovi procjene (pokretnina i nekretnina), fiksno	150,00
Pretpostavljeni troškovi notarske obrade, fiksno	300,00
Pretpostavljeni troškovi premije osiguranja, fiksno	100,00
Pretpostavljeni troškovi uspostave založnog prava na nekretninama, fiksno	250,00
Pretpostavljeni troškovi provjere i zalaganja (pokretnine, depozit), fiksno	60,00
Ukupan iznos koji klijent treba da plati	295.435,80
EKS	8,67 %

13. Informacija o obavezama zaključenja Ugovora o sporednim uslugama

Uslov za korištenje kredita je da Korisnik otvori tekući / transakcioni račun u Banci, osim ako već ima otvoren tj. zaključen ugovor o tekućem računu. Ukoliko korisnik već ima zaključen Ugovor o transakcionom računu sa Bankom, koji je otvoren 30 i više dana prije podnošenja zahtjeva za kredit, trošak vođenja transakcionog računa neće biti uključen u obračun EKS-a, u suprotnom hoće i obračunati se za svaki mjesec 2.00 KM (trenutno važeći iznos naknade), i prikazati ukupno zbirno za cijeli period trajanja

	<p>kredita. Naknada za vođenje transakcionog računa je promjenjiva, što znači da u toku trajanja kredita može doći do promjene naknade. Obavještenje o promjeni varijabilne naknade za vođenje transakcionog računa, ukoliko ista predstavlja trošak sporedne usluge, klijentu se dostavlja u skladu sa Ugovorom o otvaranju i vođenju transakcionog računa.</p> <p>U slučaju namjenskog trošenja sredstava odnosno u svrhu praćenja i kontrolisanja namjenskog trošenja kreditnih sredstava, Klijent će otvoriti račun posebnih namjena u domaćoj valuti (KM) bez naknade za otvaranje, vođenje i zatvaranje navednog računa. U slučaju da je kredit obezbjeđen hipotekom ugovara se polisa osiguranja nepokretnosti a ako je kredit obezbjeđen novčanim depozitom ugovara se Ugovor o namjenski oročenom depozitu.</p> <p>Važeće odredbe za tržište Republike Srpske: Ukoliko Banka predlaže izmjene i dopune odredaba u vezi Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa, obavezna je da Klijentu dostavi u pisanoj formi prijedlog tih izmjena i dopuna, najkasnije dva mjeseca prije predloženog dana početka njihove primjene, u kom roku se Klijent može saglasiti sa predloženim izmjenama i dopunama. Ako u prethodno pomenutom roku, Klijent ne obavijesti Banku da nije saglasan sa prijedlogom izmjena i dopuna Ugovora o otvaranju i vođenju računa, smatra se da se Klijent saglasio sa prijedlogom Banke. Klijent ima pravo da ako se ne saglasi sa prijedlogom izmjena i dopuna odredaba Ugovora o otvaranju i vođenju računa, i raskine ugovor o transakcionom računu u roku koji je prethodno naveden.</p> <p>Važeće odredbe za tržište Federacije BiH: Ukoliko Banka naknade i druge troškove u vezi Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa, uveća iznad ugovorenog iznosa, dužna je o tome obavijestiti Klijenta najkasnije 15 dana prije početka primjene izmjenjenih naknada, odnosno drugih troškova. Uslov za korištenje kredita može biti zaključenje polise osiguranja na nepokretnostima/pokretnostima ukoliko su iste predmet obezbjeđenja kredita.</p>
<p>14. Prijevremena otplata</p>	<p>Korisnik ima pravo na prijevremenu otplatu kredita, pri čemu provizija za prijevremenu otplatu se ne obračunava i ne naplaćuje ukoliko je ugovorena varijabilna kamatna stopa za iznose do 150.000,00 KM.</p> <p>Provizija za prijevremenu otplatu se obračunava i naplaćuje za kredite sa ugovorenim iznosom do 150.000,00 KM i ugovorenom fiksnom kamatnom stopom ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana > 10.000,00 KM i to:</p> <p>A) 1% ako je period između prijevremene otplate i roka dospeljeća iz ugovora o kreditu ≥ 1 godina</p> <p>B) 0,5% ako je period između prijevremene otplate i roka dospeljeća iz ugovora o kreditu < 1 godina.</p> <p>Za kredite sa ugovorenim iznosom većim od 150.000,00 KM, bez obzira na vrstu ugovorene kamatne stope, primjenjuje se provizija 2.5% za sve prijevremene otplate, osim u slučajevima prijevremene otplate izvršene od strane MF banke kada iznosi 0%.</p> <p>Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebalo da bude vraćen.</p> <p>POSEBNE NAPOMENE za klijente poslovnica u Federaciji BiH u slučaju prijevremene otplate, koje važe za bilo koji slučaj opisan iznad: Banka će naplaćivati naknadu za prijevremeni povrat, ali maksimalno od do procentualnog iznosa koji je ugovoren za proviziju / naknadu za obradu kredita. Ukoliko je namjena kredita bila kupovina nepokretnosti, Banka može da naplati Klijentu naknadu za prijevremenu otplatu i u slučaju ugovorene varijabilne kamatne stope, ali pod uslovom da iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godinu dana > 20.000,00 KM, a procenat naknade može da bude kako je definisano iznad pod stavkom a).</p>
<p>15. Informacija o obavezi korišćenja notarskih usluga prilikom zaključenja Ugovora</p>	<p>Ukoliko se kao instrument obezbjeđenja pojavljuje hipoteka neophodan je notarski obrađen Ugovor, a troškove obrade snosi korisnik kredita.</p>
<p>16. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza</p>	<p>U slučaju korisnikovog kašnjenja u izmirenju ugovorenih obaveza Banka ima pravo da na sve dospjele a neizmirene obaveze prema Banci, obračunati i naplatiti zateznu kamatu u skladu sa zakonskom regulativom RS / FBiH/ BD⁴ u vezi obračuna zakonske zatezne kamate.</p> <p>Trenutno se u RS primjenjuje kamatna stopa od 0,03% dnevno, odnosno 10% godišnje u Federaciji BiH, kalendarski broj dana 365/366⁵.</p>

⁴ Za Brčko distrikt BiH vrijedi zatezna kamata prema posebnom Zakonu o visini stope zatezne kamate.

⁵ Za FIBH kod obračuna zakonske zatezne kamate za period kraći od godinu dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate, a nakon tog perioda primjenjuje se proporcionalni metod obračuna.

	<p>U slučaju korisnikovog kašnjenja u izmirenju ugovorenih obaveza i slanja opomena za neizmirena dugovanja, Banka će Korisnika teretiti za troškove slanje svih opomena. Trenutno, naknada za slanje pismenih opomena putem pošte iznosi 4,00 KM, dok se naknada za opomene koje se šalju putem SMS poruke ili elektronskim putem ne naplaćuju. Osim naprijed navedenog, banka će klijenta teretiti i za sve druge troškove koji su prouzrokovani neurednom otplatom kredita (troškovi nastali zbog prinudne, sudske naplate potraživanja, troškovi advokata).</p> <p>Napomena: Klijentima, Korisnicima finansijskih usluga u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Federacije BiH, odnosno fizičkim licima, Banka ne naplaćuje naknadu za slanje opomena.</p> <p>Banka ima pravo da temeljem dostavljenih instrumenata naplati svoja dospjela potraživanja. Banka Korisniku dostavlja upozorenje o neizmirenju obaveza putem usmene opomene, telefonskog poziva, SMS poruke, pismene opomene, pozive na sastanke, posjete. Ukoliko Korisnik ne ispuni svoje ugovorne obaveze u roku od 7 dana od datuma dostavljanja upozorenja o propuštanju (bilo da je usmeno opomenut, putem telefonskog poziva, SMS poruke ili pismeno putem pošte), Banka ima pravo da pristupi aktiviranju instrumenata obezbjeđenja, prema dalje ugovorenom redosljedu.</p>
<p>17. Instrumenti obezbjeđenja, ispunjenja obaveza sa informacijom o redosljedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja</p>	<p>Obezbjeđenje kredita mora biti adekvatan kolateral datom kreditu i zavisi od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta, kreditne sposobnosti jemca, vrijednosti pokretne ili nepokretne imovine. Dozvoljeno je i kombinovanje različitih vrsta obezbjeđenja, kao i ugovaranje drugih vrsta obezbjeđenja kao što su zalaganje hartija od vrijednosti, garancije i sl. Kao instrumenti obezbjeđenja, koriste se:</p> <p>Hipoteka: I ili višeg reda reda, pravno provodiva i utrživa obavezna za rok > 60Mj. Neophodno osigurati nekretninu koja se koristi kao kolateral.</p> <p>Polisu osiguranja je potrebno vinkulirati u korist Banke za cijelo vrijeme trajanja kredita.</p> <p>Zalog na pokretnu imovinu: zalog mora biti pravno provodiv i utrživ. Prihvata se kao samostalno obezbjeđenje za iznose kredita ≤200.000 KM. Gdje je moguće uvesti obavezu osiguranja zaloga, te polisu osiguranja vinkulirati u korist Banke.</p> <p>Novčani depozit: Ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod Banke, pored mjenica klijenta, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja, a rok otplate može biti i duži od max. definisanog, u skladu sa zahtjevom klijenta. Period oročenja mora biti min. 30 dana duži od roka važenja kredita. U ovom slučaju Banka će odobriti fiksnu kamatnu stopu na kredit (aktivna) za 2,5% veću od kamatne stope na depozit (pasivna), a naknada za obradu u ovakvim slučajevima iznosi 50% od redovne naknade.</p> <p>Solidarno jemstvo/ Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica prihvata kao samostalno obezbjeđenje kod malih izloženosti (max. 50.000 KM i max rok 36mj) ili kao dopuna nedostatnoj kreditnoj sposobnosti glavnog dužnika.</p> <p>Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samostalno obezbjeđenje za iznose do 100.000 KM i rokove otplate do 60mj. Može se prihvatiti kao dodatno obezbjeđenje kao dopuna nedostajućoj kreditnoj sposobnosti ili nedovoljnoj kolateralnoj pokrivenosti.</p> <p>Bez jemaca za iznose do 30.000 KM, za rokove do 36 mjeseci, ukoliko klijent ima formalnu dokumentovanu kreditnu sposobnost u momentu odobravanja, a projekcija novčanih tokova iz investicije pokriva otplatu kredita.</p> <p>Moguće su kombinacije gore navedenih i ostalih vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni KO.</p> <p>Ukoliko je rok otplate > 60 mj, neophodno je da zbirna ponderisana vrijednost (raspoloživa za alokaciju tj. kolateralno pokriće partije) svih kombinovanih instrumenata obezbjeđenja pokriva >90% iznosa kredita.</p> <p>Vinkulacija polise osiguranja je obavezna za sve vrijeme trajanja kredita za založene nepokretnosti.</p> <p>Banka ima pravo zahtijevati procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke a troškove procjene i revizije procjene snosi korisnik kredita,</p> <p>U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka ima pravo da istovremeno aktivira sve dostavljene instrumente obezbjeđenja bilo da su dostavljeni od strane Korisnika ili Solidarnog jemca jer prema pozitivnim zakonskim propisima, svaki Solidarni jemac, odgovara Banci kao Korisnik za cijelu ugovorenu obavezu.</p> <p>U slučaju neizmirenja obaveza Banka će upotrijebiti instrumente obezbjeđenja po sljedećem redosljedu:</p> <p>Bjanko nalozi za prenos novčanih sredstava dužnika, sudužnika ili jemca (ukoliko postoje);</p> <p>Isprava za zapljenu plate i drugih stalnih novčanih primanja dužnika, sudužnika i jemca;</p>

	<p>Vlastite mjenice korisnika kredita, sudužnika i jemaca; Hipoteka na nepokretnoj imovini. Banka može istovremeno pokrenuti postupke prinudne naplate po osnovu svih prednje navedenih instrumenata obezbjeđenja te može upotrijebiti naredni po redosljedu instrument obezbjeđenja i prije okončanja postupka po prethodno upotrebljenim instrumentima obezbjeđenja.⁶</p>
<p>18.Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslove prebijanja kredita i depozita</p>	<p>Uslov polaganja novčanog depozita kao samostalnog instrumenta obezbjeđenja (pored mjenice klijenta) je da isti pokriva kredit u cjelosti 100 % uz period oročenja min. 30 dana duži od roka važenja kredita.</p> <p>Uslovi prebijanja: Ukoliko korisnik kredita uredno izvršava svoje obaveze prema Banci, Banka može da dozvoli prebijanje depozita i kredita na pismeni zahtjev Deponenta ali pod uslovom da se vrši otplata kredita u cjelosti. U tom slučaju depozit će se razročiti, a iznos depozita će se upotrijebiti za potpunu otplatu obaveza po osnovu Ugovora o kreditu. Prilikom (prijevremene) otplate kredita u cjelosti sve dospjele obaveze po kreditu na određeni dan će se prebiti sa iznosom depozita i obračunatim pripadajućim kamatama na depozit. Kamata će se obračunavati u skladu sa Ugovorom. U slučaju da ukupan iznos duga po kreditu na dan otplate kredita bude veći od ukupnog iznosa depozita i iznosa obračunate pripadajuće kamate, prebijanje će se izvršiti pod uslovom i tek nakon što Korisnik kredita unaprijed uplati razliku duga. U slučaju da ukupan iznos duga po kreditu na dan otplate kredita bude manji od ukupnog iznosa depozita i kamata, Banka će, nakon zatvaranja duga po kreditu iz depozita, višak sredstava isplatiti Deponentu u korist računa Deponenta i u skladu sa njegovim instrukcijama.</p>
<p>19.Pravo na dobijanje podataka</p>	<p>Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka.</p>
<p>20.Pravo na dobijanje nacrtu Ugovora</p>	<p>Korisnik ima pravo da na zahtjev besplatno dobije kopiju nacrtu ugovora o kreditu izuzev u situaciji kada Banka odluči da neće zasnovati ugovorni odnos sa Korisnikom. Kopija nacrtu ugovora predaje se Korisniku, na njegov zahtjev, radi razmatranja izvan prostorija Banke i važi 5 dana od dana predaje Korisniku.</p>
<p>21.Pravo na odustajanje Korisnika kredita od kredita</p>	<p>Formulacija u skladu sa regulativom za FBiH:</p> <p>Banka ne može korisniku staviti na raspolaganje kreditna sredstva prije isteka roka 14 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev korisnika. Zahtjev nije moguće podnijeti ukoliko se instrumenti obezbjeđenja kredita i drugi uslovi regulisani ugovorom, trebaju obezbijediti Banci prije plasmana kredita.</p> <p>Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu bez navođenja razloga za odustanak u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Obavještenje o odustanku Korisnik kredit dostavlja Banci u pismenom obliku pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od Ugovora.</p> <p>Kod Ugovora koji je osiguran hipotekom i kod ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti korisnik može odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo koristiti sredstva odobrena ovim ugovorom. Kod ovog načina odustanka Banka ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom zaključenja ugovora o kreditu.</p> <p>Korisnik koji odustane od Ugovora dužan je odmah a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja o raskidu ugovora vratiti Banci glavnica i kamatu za vrijeme korištenja kredita.</p> <p>U slučaju odustanka Korisnika kredita, Banka ima pravo naknaditi od Korisnika i troškove nastale kod nadležnih organa.</p> <p>Formulacija u skladu sa regulativom za RS:</p> <p>Korisnik kredita ima pravo da odustane od zaključenog Ugovora, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ovog Ugovora. Korisnik kredita je dužan da o svojoj namjeri odustanka od Ugovora obavjesti Banku u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od Ugovora.</p> <p>U slučaju odustanka Korisnika kredita od zaključenog Ugovora o kreditu, Banka ima pravo na naplatu obračunate naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja ne može biti veća od naknade u slučaju kada Korisnik ne odustane od kredita.</p> <p>Prilikom odustajanja korisnika od ugovora o kreditu koji je obezbijeden hipotekom, kao i ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, banka ima pravo na naknadu isključivo stvarnih troškova nastalih zaključenjem ugovora, sa čim je dužna da upozna korisnika prije zaključenja ugovora.</p>

⁶ Odnosi se samo na klijente sa područja Republike Srpske. Aktiviranje instrumenata obezbjeđenja za klijente sa područja Federacije BiH vršiće se po redosljedu koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti žirana Federacije BiH i ostalih relevantnih zakonskih propisa koji važe na području Federacije BiH.

	<p>Ako Banka ili treća strana na osnovu Ugovora o kreditu pruža i sporedne usluge koje su u vezi sa tim ugovorom, Korisnika više ne obavezuje Ugovor o sporednim uslugama ako koristi svoje pravo na odustajanje od Ugovora, s tim da ako je Korisnik kredita počeo koristiti predmetnu sporednu uslugu u skladu sa drugim Ugovorom, Korisnik mora u pisanom odustanku od Ugovora o kreditu izričito da navede da odustaje i od sporedne usluge</p>
<p>22.Pravo prigovora klijenta</p>	<p>Važeća odredba za klijente sa područja Republike Srpske: Klijent ima pravo prigovora ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora. Banka je dužna dostaviti odgovor podnosiocu prigovora najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja prigovora.</p> <p>Važeća odredba za klijente sa područja Federacije Bosne i Hercegovine: Klijent ima pravo prigovora ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora. Banka je dužna dostaviti odgovor podnosiocu prigovora najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora.</p> <p>Dodatne odredbe važeće za tržište Republike Srpske: Ako Banka u pomenutom roku ne dostavi odgovor podnosiocu prigovora ili podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom, podnosilac prigovora ima pravo da o tome pisano obavijesti i uloži prigovor Ombudsmanu za bankarski sistem, koji je uspostavljen u okviru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Vladike Platona broj 1/A.</p> <p>Dodatne odredbe važeće za tržište Federacije BiH: Ako Banka ne dostavi odgovor u roku iz prethodnog stava ovog člana ili podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom, podnosilac prigovora ima pravo o tome pisano obavijestiti Ombudsmena i uložiti prigovor.</p> <p>Ombudsmen za bankarski sistem (u daljnjem tekstu: Ombudsmen) je u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine kao jedan od nosilaca zaštite prava korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i omogućava da se nastale nesuglasice i sporovi između davaoca finansijskih usluga i korisnika mogu pravično i brzo riješiti od nezavisnih lica s minimumom formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.</p> <p>Nakon dobivanja pisanog obavještenja ili prigovora korisnika, Ombudsmen će zatražiti od Banke da se u roku od osam dana izjasni o navodima iz obavještenja, odnosno prigovora. Ako Banka u ostavljenom roku propusti da se izjasni ili se izjasni, a Ombudsmen ocijeni da nisu u pitanju povrede odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojima se uređuje zaštita korisnika, za koje su određene prekršajne kazne, Ombudsmen, korisnik ili Banka mogu dati prijedlog za pokretanje postupka posredovanja u spornom odnosu. Ako Ombudsmen na osnovu činjenica iz pisanog obavještenja, odnosno prigovora korisnika, a nakon izjašnjenja Banke o tim činjenicama ocijeni da su u pitanju povrede odredaba ovog zakona kojima se uređuje zaštita korisnika, za koje su određene prekršajne kazne, uputit će predmet nadležnom organizacionom dijelu Agencije na daljnje postupanje.</p> <p>Banka je dužna saradivati sa Ombudsmenom radi pravičnog i brzog rješavanja i prevladavanja nesuglasica i sporova po prigovorima. Mogućnost vansudskog rješavanja spornog odnosa će Banka da razmotri ako Korisnik dostavl prijedlog za isto. Adresa Ombudsmana pri Agenciji za bankarstvo FBiH je Zmaja od Bosne 47b, 71 000, Sarajevo, BiH, telefon broj 00387 33 72 14 00.</p>

23.Period u kojem Banku obavezuju podaci definisani u informacionom listu	Sve navedene informacije su obavezujuće za primjenu od strane Banke prema Korisnicima ⁷ , 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
--	---

Informacioni list u primjeni od : 21.12.2023.godine

⁷ Uslovi Informacionog lista od tačke 1-9. i tačke 11.i 12. važi za sve Klijente, a ostali uslovi vrijede samo za Korisnike finansijskih usluga u smislu Zakona o bankama RS (ZOB) i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga FBiH (ZZKFU). U smislu ovih zakona, Korisnik je fizičko lice koje stupa u odnos sa bankom radi korišćenja usluga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti).

Odredbe ZOB RS, koje se odnose na zaštitu Korisnika, se ne primjenjuju na:

- 1) ugovore o kreditu u iznosu manjem od 400 KM i većem od 150.000 KM,
- 2) ugovore o kreditu zaključene u postupku poravnjanja pred sudom ili pred nekim drugim organom određenim zakonom,
- 3) ugovore o odgodi plaćanja postojećeg duga po kreditu, bez plaćanja naknade,
- 4) ugovore o kreditu kod kojih ne postoji obaveza plaćanja bilo kakvih troškova i ugovore kod kojih se kredit obavezno otplaćuje u roku od tri mjeseca, uz plaćanje samo zanemarljivih ukupnih troškova kredita i
- 5) ugovore o kreditu koji su obezbijeđeni založnim pravom na pokretnim stvarima, ako je odgovornost korisnika strogo ograničena na vrijednost založene stvari.

Odredbe ZZKFU FBiH se ne primjenjuju na ugovore o:

- 1) kreditu u iznosu manjem od 400,00 KM i većem od 150.000,00 KM;
- 2) kreditu zaključene u postupku poravnjanja pred sudom ili pred nekim drugim organom određenim zakonom;
- 3) odgodi plaćanja postojećeg duga po kreditu bez plaćanja naknade;
- 4) kreditu kod kojih ne postoji obaveza plaćanja bilo kakvih troškova i ugovore kod kojih se kredit mora otplatiti u roku tri mjeseca;
- 5) kreditu koji su osigurani založnim pravom na pokretnosti, ako je odgovornost korisnika strogo ograničena na vrijednost založne stvari;
- 6) finansijskim pogodbama s trajnim izvršenjem kojima se trgovac obavezuje da korisniku isporučuje određenu vrstu robe, odnosno pruža određenu uslugu u dužem periodu, a korisnik se obavezuje da za to plaća cijenu u ratama za vrijeme trajanja isporuke robe, odnosno pružanja usluge;
- 7) kreditu kod kojih je potraživanje osigurano hipotekom na nekretnini ili drugim uporedivim sredstvom osiguranja na nekretnini, odnosno drugim pravom na nekretnini, osim na ugovore o kreditu čija je svrha renoviranje postojećih zgrada ili povećanje njihove vrijednosti;
- 8) kreditu kada je kredit namijenjen za sticanje ili zadržavanje prava vlasništva na postojećoj ili planiranoj nekretnini/zgradi;
- 9) kreditu koji se odnose na kredite koji se odobravaju užoj javnosti prema zakonskim odredbama radi općeg interesa i po nižim kamatnim stopama od onih koje prevladavaju na tržištu ili oslobođene plaćanja kamata ili prema nekim drugim uvjetima koji su povoljniji za korisnika od onih koji prevladavaju na tržištu, te po kamatnim stopama koje nisu više od onih koje prevladavaju na tržištu;